



Philippe Leroux

gospel according to my neighbour Dambricourt, Véronique

About the artist

I was born in 1949. I have been playing the guitar mainly for accompaniment since the age of 15, but my musical training is self-taught. I started composing twenty years ago. First, melodies alone, then their arrangements for orchestra. For my scores, I use music composition software that also allows me to listen to what I have just written. The piano parts are played by my wife, a pianist who has studied music in the conservatory.

I don't subscribe to any particular genre. When a few notes come to my mind, I put them on a staff. Then, I develop and add the staves for the other instruments in order to realize the arrangement.

Artist page : <https://www.free-scores.com/Download-PDF-Sheet-Music-vedee.htm>

About the piece



Title: gospel according to my neighbour
Composer: Dambricourt, Véronique
Arranger: Leroux, Philippe
Copyright: Copyright © Philippe Leroux
Instrumentation: Lead sheet
Style: Song
Comment: ironic song. Here is the translation of the text: Gospel according to my neighbour
Words and music :
Véronique Dambricourt
Let us hate one another
For in war I am one of you
Let's put a little animation
In our life without distractions
I don't like the English
Because they're not French
And not the Dutch
For the same mischief
I don't like the Spaniards
Because of the way they look
No more than the Italians
Or any other Martians
Let's hate... (more online)

Philippe Leroux on [free-scores.com](https://www.free-scores.com)



This work is not Public Domain. You must contact the artist for any use outside the private area.



- listen to the audio
- share your interpretation
- comment
- contact the artist

Evangile selon mon voisin

Paroles et musique : Véronique Dambricourt

A A A E

Méodie

Dé-tes-tions - nous les uns les autres Car pour la guerre je suis des vôtres
Dé-tes-tions - nous les uns les autres Car pour la guerre je suis des vôtres
Dé-tes-tions - nous les uns les autres Car pour la guerre je suis des vôtres
Dé-tes-tions - nous les uns les autres Car pour la guerre je suis des vôtres

A E E A

4

— Met-tions - un peu d'a - ni - ma - tion Dans no - tre vie sans dis - trac-tions
— Met-tions - un peu d'a - ni - ma - tion Dans no - tre vie sans dis - trac-tions
— Met-tions - un peu d'a - ni - ma - tion Dans no - tre vie sans dis - trac-tions
— Met-tions - un peu d'a - ni - ma - tion Dans no - tre vie sans dis - trac-tions
— Met-tions - un peu d'a - ni - ma - tion Dans no - tre vie sans dis - trac-tions

A A A

7

Je n'aim' pas les An - glais Parc'-qu'ils n'sont pas fran - çais Et pas les Hol - lan-dais
Je n'aim' pas les Chi - nois Qui ont un' drôl' de voix Et pas les Taï - wa-nais
Je n'ai - me pas les noirs Qui ont un' drôl' de poire Mais les A - rab' aus - si
Je n'aim' pas ma voi - sine Qui n'est vrai - ment pas fine Et bien peu son co-pain
J'peux pas si - gner d'al-liance Je n'aim' per - sonn' en France Qui me se - con - de-raït

E A A

10

Pour le mê - me mé - fait J'n'aim' pas les Es - pa - gnols A caus' de leurs gui - boles
Ni au - tres Ja - po - nais Bi - zarres au - tant qu'étranges Ces gens - là me dé - rangent
Ont de cu - rieux sour-cils Il n'y a guèr' que les blancs Qui me re - vienn' vrai - ment
Qu'est un fief - fé co-quin Il gagn' bien trop d'ar - gent Pour fair' que perdr' son temps
Dans ce mond' im - par-fait Mais ma guerr' in - té - rieure Me suf - fit par ail - leurs

E D A

13

Pas plus qu'les I - ta - liens Ou tous au - tres Mar - tiens
Bi - trang' au - tant qu'hé - zards Ces gens - là sont à part
Ha - is - sons donc en cœur Tout' les au - tres cou - leurs
Je n'suis pas mieux pa - yé Et j'tra - vaill' d'ar - rach' - pied
Et dans mon crân' de piaf Ca fait tou - jours pif _____ paf